

**VISOKI PREDSTAVNIK
ZA BOSNU I HERCEGOVINU**

145

Koristeći se ovlaštenjima koja su data Visokom predstavniku članom V Aneksa 10. (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja pomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II. 1. (d) gore navedenog sporazuma, prema kojem Visoki predstavnik "pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom";

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Savjeta za implementaciju mira koji se sastao u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojim je Savjet za implementaciju mira pozdravio namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, "donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim", u vezi sa određenim pitanjima, uključujući (u skladu sa tačkom (c) ovog stava) i "mjere u svrhu obezbjeđenja implementacije Mirovnog sporazuma na cjelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";

Uzimajući u obzir član 5. Konvencije Savjeta Evrope za zaštitu lica s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka u kojem se, pored ostalog, utvrđuje da: "Lični podaci koji podliježu automatskoj obradi podataka moraju biti (...) adekvatni, relevantni i ne prevazilaziti potreban obim u odnosu na svrhu zbog koje se pohranjuju...";

Imajući u vidu član 6. (c) Direktive 95/46/EC Evropskog parlamenta i Savjeta o zaštiti lica s obzirom na obradu ličnih podataka i slobodno kretanje tih podataka, koji na sličan način iziskuje da podaci koji podliježu automatskoj obradi podataka budu adekvatni, relevantni i u potrebnom obimu;

Imajući na umu potrebu za odgovarajućim mehanizmima identifikacije za lične karte, kako bi se osigurala njihova efikasnost i spriječila moguća zloupotreba;

Uzimajući u obzir ovdje navedne razloge Visoki predstavnik ovim donosi slijedeću

ODLUKU

Kojom se proglašava *Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine*, onako kako je dalje utvrđeno u Odluci.

Zakon koji slijedi stupa na snagu u skladu sa članom 4. istog, ali na privremenoj osnovi dok Parlament Bosne i Hercegovine isti ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavljuje se odmah u "Službenom glasniku BiH" i u službenim glasilima oba entiteta i Brčko Distrikta.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIČNOJ KARTI DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Stav 3. član 6. se mijenja sljedećim tekstom: "Državljanin mora navesti svoj poštanski broj i adresu. Međutim, ova informacija se ne pojavljuje na ličnoj karti."

Član 2.

Briše se posljednji stav člana 6., koji glasi:

"Naziv entiteta može se unijeti u ličnu kartu na zahtjev lica koje traži izdavanje lične karte."

Član 3.

Na kraju člana 6. dodaje se novi stav, koji glasi:

"Od lica koja podnose zahtjev za izdavanje lične karte uzimaju se otisci prstiju, a podaci o otiscima prstiju unose se na ličnu kartu u formatu koji se može očitati kompjuterski u svrhu pomoći pri utvrđivanju identiteta nosioca lične karte."

Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija donosi podzakonske akte da bi se obezbijedila odgovarajuća zaštita tih podataka, u skladu sa *Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH* i *Zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka BiH*."

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Takođe se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske", "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenom glasniku Brčko Distrikta".

Broj 03/02
28. juna 2002. godine
Sarajevo

Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s. r.